

# Kgotlelela ka Lethabo!

**Ditaelo:** Dira mošomo wo moo go se nago lešata. Ge o dutše o bala mangwalo, akanya o bogetše tiragalo ye. Bona ditiragalo ka leihlo la kgopolo. Ekwa mantšu. Ekwa kamoo baanegwa ba ikwago ka gona. Phediša kanegelo ye.

**Baanegwathwadi:** Moapostola Paulo, Silase, ngwanenyana wa mohlanka, beng ba gagwe le mohlapetši wa kgolego

**Kakaretšo:** Paulo le Silase ba lahletšwe kgolegong ka ge ba be ba botša ba bangwe ka Beibele; ke moka ba lokollwa ke tšhišinyego ya lefase.

## 1 NAGANA KA TIRAGALO YE.—BALA DITIRO 16:16-40.

Ke ponagalo efe ya sefahlego yeo o e bonago go beng ba ngwanenyana wa mohlanka? (*Bala gape ditemana 19-22.*)

---

Paulo le Silase ka kgolegong? (*Bala gape temana 25.*)

---

Hlalosa kamoo “tšhišinyego e kgolo” e bego e le ka gona le modumo wa yona, go ya kamoo o e naganago ka gona. (*Bala gape ditemana 26, 27.*)

---

O kwa segalo sefe sa lentšu go moapostola Paulo ge a bolela le mohlapetši wa kgolego go ditemana 28-31?

---

## 2 NYAKIŠIŠA.

Na tšhišinyego yeo ya lefase e be e tlwaelegile? Gona ka baka la'ng? (Go go thuša go hwetša karabo: Bala Ditiro 4:31; 5:19; 12:7.)

---

Ke ka baka la'ng mohlapetši wa kgolego a ka ba a ile a makatšwa ke ge Paulo le Silase ba mo swara ka botho? (*Bala gape Ditiro 16:23, 24.*)

---

Go tlaišwa ga Paulo le Silase go ba thušitše bjang gore ba botše batho ba bantši ka Beibele? (Go go thuša go hwetša karabo: *Bala gape ditemana 25 le 33.*)

---

3

### DIRIŠA SEO O ITHUTILEGO SONA.

Ngwala seo o ithutilego sona ka . . .

Tsela yeo o ka kgotlelelago go tlaišwa.

---

---

Mehola ya go kgotlelela. (Bala Jakobo 1:2-4.)

---

---

4

### IPOTŠIŠE.

Ke neng moo ke swanetšego go kgotlelela?

---

---

Ge ke dutše ke kgotlelela tlaišo, nka ekiša bjang Paulo ka tsela yeo ke swarago batho ba bangwe ka yona?

---

---

---


Ke thuto efe go tšwa pegong ye yeo e lego bohlokwa kudu go nna, gona ka baka la'ng?

---

---

---

**Tšhišinyo:** Akanya o le mohlapešhi wa kgolego. Hlalosa ditiragalo tša pegong ye go ya kamoo o di naganago ka gona. O be o hlalose le kamoo mohlapešhi wa kgolego a ikwago ka gona ge a golega Paulo le Silase, a bona tšhišinyego ya lefase gomme mafelelong yena le lapa la gagwe ba kolobetšwa.



Taonelouta  
PDF ye go  
[www.jw.org/nso](http://www.jw.org/nso)